

# Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne sposobnosti uslijed nesretnog slučaja - nezgode

TAB-inv-NE  
09-9-bh

Na osnovi člana 18. Općih uvjeta za osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (nezgode), Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka opće radne sposobnosti zbog nesretnog slučaja (nezgode) sastavni je dio Općih uvjeta i svakog pojedinačnog ugovora za osiguranje od nezgode.

Za određivanje stepena trajnog gubitka opće radne sposobnosti za sva osiguranja od nezgode koriste se isključivo odredbe ove tabele.

## UVODNE ODREDBE

Stepen trajnog gubitka opće radne sposobnosti (u dalnjem tekstu: invaliditet) određuje se najmanje 3 mjeseca po okončanom liječenju kada su posljedice povreda ustaljene, osim ako nije posebno pojedinim tačkama Tabele drukčije određeno.

Subjektivne tegobe, trnjenje, smanjenje motoričke mišićne snage, bolovi i otok na mjestu povrede, pri određivanju procenta trajnog gubitka opće radne sposobnosti ne uzimaju se u obzir. Iste posljedice povrede se ne ocjenjuju po različitim tačkama, već se odabire ona ocjena koja je povoljnija za osiguranika i nosi veći procenat invaliditeta.

Pri funkcionalnom oštećenju ekstremiteta, procenat invalidnosti se mjeri u zavisnosti od funkcionalne nesposobnosti cijelih ekstremiteta.

Ukoliko je kod osiguranika već postojala trajna invalidnost prije nastanka nesretnog slučaja, obaveza osiguravača se određuje prema novom invaliditetu neovisno o prijašnjem invaliditetu, osim ukoliko osiguranik izgubi ili oštetiti već prije oštećeni ud, organ ili zglob. U takvom slučaju osiguravač isplaćuje samo razliku između prijašnjeg i novog stepena invaliditeta, no najviše razliku do invaliditeta koji je po Tabeli predviđen za nepokretnost zgloba odnosno potpuni gubitak uda ili organa odnosno dijela uda ili organa.

Ukoliko ranije degenerativne bolesti zglobo-koštanog sistema utiču na povećanje invalidnosti nakon nesretnog slučaja, osiguravač će konačnu invalidnost iz Tabele invaliditeta umanjiti srazmjerno stanju bolesti za jednu polovinu (1/2) ili jednu trećinu (1/3).

Ukoliko se dokaže da osiguranik boluje od šećerne bolesti, bolesti centralnog ili perifernog nervnog sistema, gluhoće, slabovidnosti, bolesti krvo-žilnog sistema, hronične plućne bolesti, te ako ta bolest utiče na povećanu invalidnost nakon nesretnog slučaja, Osiguravač će konačnu invalidnost iz Tabele umanjiti za jednu polovinu (1/2).

## MJERENJA

Za mjerjenje pokretljivosti po ovoj tabeli koristi se isključivo goniometrička metoda. Za umanjenu pokretljivost 10 % ili niže invalidnost se ne ocjenjuje.

## I. GLAVA

%

### 1. Difuzne povrede mozga s klinički utvrđenom slikom:

- decerebracija
- hemiplegija s afazijom i agnozijom
- demencija (Korsaković sindrom)

- Parkinsonov sindrom s izraženim zakočenim kretnjama	
- kompletna hemiplegija, paraplegija, triplégija, tetraplegija	
- epilepsija s demencijom i psihičkom deterioracijom....do 100	
2. Oštećenje mozga s klinički utvrđenom slikom:	
- hemipareza s jako izraženim spasticitetom,	
- ekstrapiramidna simptomatika kao posljedica povrede ekstrapiramidnih puteva	
- pseudobulbarna paraliza s prisilnim plačem ili smijehom	
- oštećenja malog mozga s izraženim smetnjama ravnoteže, hoda i koordinacije pokreta.....do 70	
3. Pseudobulbari sindrom .....	do 60
4. Epilepsija:	
a) sa učestalim napadima i promjenama karakternih osobina.....do 60	
b) koja se teško može kontrolisati sa čestim napadima (više puta u mjesecu) i nus pojavama u liječenju.....od 15 do 30	
5. Difuzne kontuzije mozga s klinički evidentiranim posljedicama psihogognog sindroma: .....	do 40
6. Hemipareza ili disfazija:	
a) lakšeg stepena .....	do 20
b) težeg stepena .....	do 35
7. Oštećenje malog mozga s adiodohokinezom i/ili asinergijom .....	do 30
8. Epilepsija s rijetkim napadima .....	od 10 do 15
9. Kontuzijske povreda mozga:	
Postkontuzionalni sindrom po utvrđenoj kontuziji mozga .....	do 15
10. Stanje po trepanaciji lubanje i/ili lomu lubanjskog dna ili lubanje, rengenoški utvrđeno .....	do 5
Posebni uvjeti:	
1. Za potres mozga trajna invalidnost se ne utvrđuje po ovoj Tabeli.	
2. Svi oblici epilepsije moraju biti utvrđeni u bolnici anomalijom EEG. Mjerodavno za postavljanje dijagnoze su dokazani napadi.	
3. Posljedice kontuzije mozga moraju biti dokazane slikovnom metodom ( MRI, CT, PET).	
4. Ocjene invaliditeta po tač. 5. i 10. međusobno se isključuju.	
5. Invaliditet po tač. 9a ne uzima se u obzir uz ostale tačke poglavila I.	
Za sve slučajevi iz ovog poglavlja priznaje se invaliditet, kad protekne najmanje 10 mjeseci od nezgode.	
11. Gubitak vlasista kod muškaraca:	
a) trećina vlasista .....	2
b) polovica vlasista .....	5
c) cijelo vlasiste .....	12
Napomena: Kod muškaraca koji su već prije bili čelavi, invaliditet se određuje kao unakaženost.	
12. Gubitak vlasista kod žena:	
a) trećina vlasista .....	5
b) polovica vlasista .....	10
c) cijelo vlasiste .....	15
II. OČI	%
13. Potpun gubitak vida na oba oka .....	85
14. Potpun gubitak vida na jedno oko .....	23
15. Oslabljost vida na jedno oko:	

- za svaku desetinu smanjenja vida .....	2,33	%
16. Diplopija - kao trajna i irreparabilna posljedica povrede oka .....	do 3	
17. Gubitak očne leće		
a) jednostrana afakija .....	do 10	
b) obostrana afakija .....	do 20	
18. Djelomična povreda mrežnice i staklastog tijela:		
a) djelomični ispad vidnog polja kao posljedica posttraumatskog odluštenja mrežnice (ablatio retinae) .....	do 3	
b) opacitates corporis vitrei kao posljedica traumatskog krvarenja oka .....	do 3	
19. Midrijaza kao posljedica neposredne povrede oka .....	do 3	
20. Potpuna unutrašnja oftalmoplegija .....	do 5	
21. Povreda suzognog aparata i očnih kapaka:		
a) epifora .....	do 3	
b) entropium, ektrapodium .....	do 3	
c) ptoza kapka .....	do 3	
22. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja po vanjskoj izopteri:		
a) do 50° .....	2,5	
b) do 30° .....	do 10	
c) do 5° .....	do 15	
23. Homonimna hemianopsija .....	do 20	
<b>Posebni uvjeti:</b>		
<b>1. Povrede očiju pod tač. 17., 18., 19., koje imaju za posljedicu i oslabljenost vida ne sabiraju se s ocjenom po tački 15., nego se izabere ona ocjena koja je za osiguranika povoljnija, tj. ona tačka koja nosi veći postotak invaliditeta.</b>		
<b>III. UŠI</b>		%
24. Potpuna gluhoća na oba uha uz očuvanu kaloričnu reakciju vestibularnog organa .....	do 40	
25. Potpuna gluhoća na oba uha s ugasлом kaloričnom reakcijom vestibularnog organa .....	do 50	
26. Oslabljeni vestibularni organ s očuvanim sluhom .....	do 3	
27. Potpuna gluhoća jednog uha:		
a) s očuvanom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa .....	10	
b) s ugasłom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu .....	do 15	
28. Obostrana nagluhost s očuvanim kaloričnim reakcijama vestibularnog organa obostrano s gubitkom sluha po Fowler-Sabine:		
a) 20 do 30 % .....	do 2,5	
b) 31 do 60 % .....	do 5	
c) 61 do 85 % .....	do 15	
29. Obostrana nagluhost s ugaslim kaloričnim reakcijama vestibularnog organa uz gubitak sluha po Fowler-Sabine:		
a) 20 do 30 % .....	do 5	
b) 31 do 60 % .....	do 15	
c) 61 do 85 % .....	do 20	
30. Jednostrana teška nagluhost s očuvanom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa s gubitkom sluha na nivou 90 do 95 decibela .....	do 5	
31. Jednostrana teška nagluhost s ugasłom kaloričnom reakcijom vestibularnog organa uz gubitak sluha na nivou 90 do 95 decibela .....	do 10	
32. Povrede ušne školjke:		
a) djelomičan gubitak ili djelomična deformacija .....	do 2,5	
b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija .....	do 5	
<b>IV. LICE</b>		%
<b>33. Povrede kosti lica:</b>		
a) zarasle s deformacijom i praćene funkcionalnim smetnjama ( RTG ) .....	do 8	
b) praćene ožiljcima na licu većim od 2 cm .....	do 2,5	
34. Ograničeno otvaranje usta nakon loma čeljusnih kosti:		
a) razmak gornjih i donjih zuba do 4 cm .....	do 2	
b) razmak gornjih i donjih zuba do 3 cm .....	do 5	
c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5 cm .....	do 15	
35. Defekti čeljusti, jezika ili nepca s funkcionalnim smetnjama .....	do 10	
36. Gubitak stalnih zdravih zuba:		
a) do 16, za svaki zub .....	do 0,5	
b) od 17 ili više, za svaki zub .....	do 1	
<b>Posebni uvjeti:</b>		
<b>1. Za oštećenje popravljenog ili nadomještenog zuba invaliditet se ne priznaje.</b>		
<b>2. Za oštećenje zubne krune s očuvanom pulpom priznaje se polovica vrijednosti određenih pod tač. 36a i 36b.</b>		
37. Pareza živca facialisa nakon frakture temporalne kosti ili povredi odgovarajuće parotidne regije:		
a) lakšeg stepena .....	do 5	
b) srednjeg stepena .....	do 10	
c) težeg stepena, s kontrakturom i tikom mimičke muskulature .....	do 15	
d) paraliza živca facialisa .....	do 20	
<b>Posebni uvjeti:</b>		
Invaliditet se određuje po okončanom liječenju, ali ne ranije od dvije godine nakon nezgode s priloženim svježim EMG nalazom.		
<b>V. NOS</b>		%
38. Povrede nosa:		
a) djelomičan gubitak nosa .....	do 10	
b) gubitak cijelog nosa .....	do 25	
39. Anosmia s laboratorijski dokazanom likvorejom .....	do 3	
40. Promjena oblika nosne piramide s deformacijom kosti:		
a) lakšeg stepena .....	do 5	
b) težeg stepena sa ometanjem disanja .....	do 15	
<b>VI. DUŠNIK I JEDNJAK</b>		%
41. Povreda dušnika:		
a) stanje po traheotomiji kod vitalnih indikacija nakon povrede .....	do 3	
b) suženje dušnika nakon povrede grla i početnog dijela dušnika .....	do 5	
42. Stenoza dušnika, zbog čega je potrebna stalna trahealna kanila .....	do 30	
43. Trajna organska promuklost zbog povrede:		
a) povreda jedne glasnice .....	3	
b) obostrana povreda glasnica .....	do 10	
44. Suženje jednjaka:		
a) lakšeg stepena, do polovice promjera lumena .....	do 3	
b) težeg stepena, iznad polovice promjera lumena .....	do 20	
45. Potpuno suženje jednjaka s gastrostomom .....	do 35	
<b>VII. GRUDNI KOŠ</b>		%
46. Prijelom najmanje dva rebra, zarašlih s dislokacijom za cijelu debljinu rebra ili prijelom sternuma, ako je zarašten s dislokacijom .....	1	
- za svako dalje rebro .....	1,5	

47. Ožiljak nakon operativnog zahvata otvaranja grudne šupljine veći od 10 cm .....	do 3
48. Smanjenje plućne funkcije zbog serijskog prijeloma rebara ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih adhezija ili zbog restriktivnih smetnji:	
a) za 20 do 30 % .....	do 10
b) za 31 do 50 % .....	do 20
c) za 51 ili više % .....	do 35
49. Fistula nakon empirijema .....	do 10
50. Hronični plućni apses .....	do 20

**Posebni uvjeti :**

1. Kapacitet pluća utvrđuje se ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i pulmuloškom obradom i ergometrijom.
2. Ako je stanje iz tačke 46., 47., 49. i 50. popraćeno smetnjom plućne funkcije restriktivnog tipa, ne ocjenjuje se po navedenim tačkama, već po tački 48.

51. Gubitak jedne dojke:	
a) do 50 godina života .....	do 10
b) nakon 50 godina života .....	do 5
52. Gubitak obje dojke:	
a) do 50 godina života .....	do 30
b) nakon 50 godina života .....	do 15
53. Teška deformacija obje dojke:	
a) do 50 godina života .....	do 10
b) nakon 50 godina života .....	do 5
54. Posljedice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša :	
a) srce s normalnim elektrokardiogramom .....	do 20
b) s promijenjenim elektrokardiogramom prema preostaloj sposobnosti određene po NYHA klasifikaciji .....	do 50
c) nadomjestak krvnih žila sa implantatima .....	do 15
d) rekonstrukcija aorte s implantatom .....	do 40
55. Duboki ožiljci na tijelu nakon opeketina ili povreda, koje obuhvataju:	
a) do 10 % tjelesne površine .....	do 5
b) do 20 % tjelesne površine .....	do 10
c) iznad 20 % tjelesne površine .....	do 25

**Posebni uvjeti :**

1. Primjeri iz tačke 55. se izračunavaju upotrebom pravila devetke (shema je na kraju Tablice).
2. Funkcionalne smetnje što ih izazovu opeketine ili povrede iz 55. tačke, ocjenjuju se i po odgovarajućim tačkama Tablice.

**VIII. TRBUŠNI ORGANI**

%

56. Povrede trbušne stjenke:	
a) stanje nakon prsnuća trbušne stjenke neposredno nakon povrede, verificirano i hirurški zbrinuto u bolnici .....	do 5
b) recidiv diafragmalne hernije nakon hirurški zbrinute diafragmalne traumatske hernije .....	do 25
57. Postoperativna hernija nakon laparatomije rađena zbog povrede .....	do 5
58. Operativni ožiljak nakon laparatomije bez posljedica na organima trbušne šupljine .....	do 3
59. Povrede crijeva i/ili jetre, slezene, želuca:	
a) sa šivanjem ili ljepljenjem .....	do 10
b) povreda crijeva i/ili želuca s resekcijom .....	do 20
c) povreda jetre s resekcijom .....	do 30
60. Gubitak slezene (Splenectomy):	
a) do 20 godina života .....	do 20
b) iznad 20 godina života .....	do 25
61. Povreda gušterića s resekcijom, u skladu s funkcionalnom posljedicom .....	do 20

62. Anus praeternalis:	
a) tankog crijeva .....	do 50
b) debelog crijeva .....	do 40
63. Fistula stercoralis .....	do 30
64. Trajni prolapsus recti .....	do 15
65. Inkontinentija alvi po dokazanoj povredi analnog sfinktera .....	do 35

**Posebni uvjeti:**

Ocjeni invaliditeta po tač. 59., 60., 61. i 62. ne sabiraju se s ocjenom navedenom pod tač. 58.

**IX. MOKRAĆNI ORGANI**

%

66. Gubitak jednog bubrega s normalnom funkcijom drugog .....	do 30
67. Gubitak jednog bubrega s oštećenom funkcijom drugog:	
a) lakšeg stepena, do 50% oštećena funkcija .....	do 45
b) težeg stepena, iznad 50% oštećena funkcija .....	do 60
68. Funkcionalne povrede jednog bubrega:	
a) lakšeg stepena, do 50% oštećena funkcija .....	do 8
b) težeg stepena, iznad 50% oštećena funkcija .....	do 20
69. Funkcionalne posljedice na oba bubrega:	
a) lakšeg stepena, do 50% oštećene funkcije oba bubrega .....	do 30
b) težeg stepena, iznad 50% oštećene funkcije oba bubrega .....	do 50
70. Smetnje pri uriniranju zbog trajnog suženja povrijedene mokraćne cijevi (uretre) .....	do 15
71. Potpuna inkontinentija urina zbog oštećenja vanjskog uretralnog sfinktera .....	do 25
72. Postraumatske trajne urinarne fistule mokraćnih kanala, mokraćnog mjehura ili uretre .....	od 15 do 25
73. Oštećenja mjehura s urodinamično smanjenim kapacitetom:	
a) do 50% smanjenog kapaciteta .....	do 10
b) iznad 50% smanjenog kapaciteta .....	do 30
74. Neurogeni mjehur dokazan neurofiziološki .....	do 20

**X. MUŠKI I ŽENSKI POLNI ORGANI**

%

75. Gubitak jednog testisa:	
a) do 60. godina života .....	do 10
b) nakon 60. godina života .....	do 5
76. Gubitak oba testisa:	
a) do 60. godina života .....	do 40
b) nakon 60. godina života .....	do 20
77. Gubitak penisa:	
a) do 60. godina života .....	do 50
b) nakon 60. godina života .....	do 30
78. Deformacija penisa	
a) s onemogućenom kohabitacijom, do 60. godina .....	do 50
b) s onemogućenom kohabitacijom, nakon 60. godina ..	do 30
79. Dokazana impotencija zbog oštećenja živaca zdjeličnog dna (EMG nalaz):	
a) do 60 godina života .....	do 30
b) nakon 60. godina života .....	do 8
80. Gubitak maternice i jajnika, do 55. godina života:	
a) gubitak maternice .....	do 30
b) gubitak svakog jajnika .....	do 10
81. Gubitak maternice i jajnika nakon 55. godina života:	
a) gubitak maternice .....	do 10
b) gubitak svakog jajnika .....	do 5
82. Oštećenje vulve i/ili vagine, koje onemogućava kohabitaciju:	
a) do 60. godina života .....	do 50
b) nakon 60. godina života .....	do 15

**XI. KIČMENI STUB**

	%
83. Povreda kičmenog stuba s trajnim oštećenjem leđne moždine (tetraplegija, triplegija, paraplegija) s nemogućnošću kontrole defekacije i uriniranja .....	do 100
84. Povreda kičmenog stuba s trajnim oštećenjem leđne moždine (tetrapareza, tripareza) s očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja .....	do 90
85. Povreda kičme s paraplegijom bez smetnji pri defekaciji i uriniranju .....	do 80
86. Povreda kičmenog stuba - kičme s parezom donjih udova: a) lakšeg stepena .....	do 30
b) težeg stepena .....	do 50

**Posebni uvjeti:**

1. U slučaju uspješne rehabilitacije nakon oštećenja leđne moždine priznaje se do 20% trajnog invaliditeta.
2. Za slučajevе po tačkama 83. do 86. određuje se invaliditet po okončanom liječenju, ali ne ranije od dvije godine nakon nezgode.
  
87. Smanjena pokretljivost kičme zbog loma korpusa najmanje dva susjedna pršljena, s promjenom krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):  
a) lakšeg stepena ..... do 10  
b) srednjeg stepena ..... do 20  
c) težeg stepena ..... do 30
88. Ograničena pokretljivost kičme nakon povrede korpusa pršljena cervikalnog segmenta:  
a) lakšeg stepena ..... do 8  
b) srednjeg stepena ..... do 15  
c) težeg stepena ..... do 20
89. Ograničena pokretljivost kičme nakon povrede korpusa pršljena torakalnog segmenta: ..... do 5
90. Ograničena pokretljivost kičme nakon povrede korpusa pršljena lumbalnog segmenta:  
a) lakšeg stepena ..... do 10  
b) srednjeg stepena ..... do 15  
c) težeg stepena ..... do 25
91. Serijski lom 3 ili više spinalnih nastavaka ..... do 5
92. Serijski lom 3 ili više poprečnih nastavaka ..... do 5

**Posebni uvjeti:**

1. Kod povreda kičme bez oštećenja koštane strukture, priznaje se 1/2 pripadajućih procenata invaliditeta po tač. 88., 89. i 90. samo u slučaju ako je funkcionalnim RTG slikanjem dokazan pomak među korpusima pršljenova veći od 3 mm.
2. Za ozljede kralježnice kod kojih nije došlo do frakture invalidnost se ne priznaje.
3. Ocjene po tač. 91. i 92. ne dodaju se ostalim tačkama poglavlja XI.
4. Međukralježne kile (hernije, disci, intervertebralis) bez obzira na uzrok, sve vrste lumbalija, diskopatija, sakralgija, cervicobrahialgija, te drugih oblika draženja živčanih korijena, miofascitisa, kokcigidinija, ishialgija, fibrozitisa i sve promjene bubrežno-križnog predjela, koje su označene analognim terminima te ponavljajuće (habitualno) iščašenje ili uganuće istog zglobova ne smatraju se posljedicom nesretnog slučaja i nisu obuhvaćeni osiguranjem.

**XII. KARLICA**

	%
93. Višestruki prijelom karlice zarastao s dislokacijom odlomaka ili zglobova (Sl ili simfize) .....	do 25
94. Stabilni lom karlice zarastao s dislokacijom odlomaka ili zglobova .....	do 5

95. Nezarasi prijelomi u predjelu karlice .....	do 15
96. Stanja po prijelomu krsnjače u području Sl zglobova zarastao s dislokacijom .....	do 10
97. Trtična kost:	
a) prijelom trtične kosti, zarastao s dislokacijom ili operativno odstranjen odlomljeni fragment .....	do 5
b) operativno odstranjena trtična kost .....	do 5

**Posebni uvjeti:**

Za prijelome karličnih kostiju koji su zarasle bez dislokacije, ne priznaje se invaliditet.

Za prijelome kostiju karlice koji su zacijelili bez pomaka i bez objektivnih funkcionalnih smetnji invalidnost se ne određuje.

**XIII. RUKE**

	%
98. Gubitak obje ruke ili šake .....	do 100
99. Eksartikulacija ruke u ramenu .....	do 60
100. Gubitak ruke u području nadlaktice ili zglobu laka .....	do 50
101. Gubitak ruke u području podlaktice .....	do 45
102. Gubitak jedne šake .....	do 40
103. Gubitak svih prsta na obje ruke .....	do 90
104. Gubitak palca .....	do 15
105. Gubitak kažiprsta .....	do 7
106. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta: a) srednjeg .....	do 5
b) domalog ili malog, za svaki prst .....	do 2
107. Gubitak cijele metakarpalne kosti palca .....	do 4
108. Gubitak cijele metakarpalne kosti kažiprsta .....	do 3
109. Gubitak cijele metakarpalne kosti srednjeg prsta, domalog ili malog prsta, za svaki .....	do 1

**Posebni uvjeti:**

1. Za gubitak jednog članka palca priznaje se polovica, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju 1/3 invaliditeta određenog za potpuni gubitak prsta.
2. Djelomični gubitak koštanog dijela članka ocjenjuje se kao potpuni gubitak članca.
3. Za gubitak jagodice prste, prizna se 1/2 invalidnosti, koja je utvrđena za gubitak članka prsta.

**XIV. NADLAKTICA**

	%
110. Ankioze (potpuna ukočenost) ramenog zgloba .....	do 25
111. Ograničena pokretljivost u ramenom zglobu nakon loma koštanih struktura: a) lakšeg stepena .....	do 3
b) srednjeg stepena .....	do 5
c) težeg stepena .....	do 10
112. Ograničena pokretljivost u ramenom zglobu po dokazanoj rupturi rotatorne manšete .....	2
113. Labavost ramenog zgloba s koštanim defektom zglobnih tijela .....	do 15
114. Ključna kost: a) lom zarastao s dislokacijom ili skraćenjem .....	do 4
b) pseudoartroza ključne kosti .....	do 7
115. Djelomično iščašenje (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnoga zglobova vidljivo na RTG slici .....	do 3
116. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog zglobova ili sternoklavikularnog zglobova vidljivo na RTG slici .....	do 5
117. Ruptura mišića nadlaktice, dokazana UZ pretragom, s funkcijском smetnjom .....	do 1
118. Endoproteza ramenog zgloba .....	do 20
119. Pseudoartroza nadlaktice .....	do 20
120. Hronični osteomielitis kosti gornjih udova s fistulom .....	do 8

121. Paraliza živca accesoriusa .....	do 12
122. Paraliza brahijalnog pleksusa, dokazana radikulografijom ili MEP:	
a) avulzija korijena brahijalnog pleksusa .....	do 3
b) avulzija 2-4 korijena brahijalnog pleksusa .....	do 25
c) oštećenje cjelovitog brahijalnog pleksusa .....	do 40
123. Paraliza aksilarnog živca .....	do 12
124. Paraliza radialnog živca .....	do 25
125. Paraliza živca medianusa .....	do 30
126. Paraliza živca ulnarisa .....	do 20
127. Paraliza dva živca na jednoj ruci .....	do 40
128. Paraliza tri živca na jednoj ruci .....	do 50

**Posebni uvjeti:**

1. Za parezu živca priznaje se maksimalno do 1/3 invaliditeta, koji je gore naveden za paralizu dotičnog živca.
2. Za slučajevе po tačkama 121. do 128. određuje se invaliditet nakon liječenja, ali ne ranije od 2 godine nakon nezgode, s priloženim svježim EMG nalazom.
3. Pri stavljanju endoproteza umanjena pokretljivost se ne priznaje.

**XV. PODLAKTICA****XVI. PRSTI**

%

129. Ankiloza (potpuna ukočenost ) lakanog zglobova .....	do 20
130. Ograničena pokretljivost lakanog zglobova nakon loma koštanih struktura komparirana sa zdravom rukom:	
a) lakšeg stepena .....	do 3
b) srednjeg stepena .....	do 6
c) težeg stepena .....	do 12
131. Labavost lakanog zglobova .....	do 15
132. Endoproteza lakanog zglobova .....	do 20
133. Pseudoartoza obje kosti podlaktice .....	do 25
134. Pseudoartoza radiusa .....	do 10
135. Pseudoartoza ulne .....	do 10
136. Ankiloza (potpuno ukočenje) podlaktice u supinaciji .....	do 20
137. Ankiloza (potpuno ukočenje) podlaktice u srednjem položaju .....	do 10
138. Ankiloza (potpuno ukočenje) podlaktice u pronaciji .....	do 15
139. Ograničena supinacija i pronacija podlaktice:	
a) lakšeg stepena ( do 30% pokretljivosti ) .....	do 3
b) srednjeg stepena ( od 30 do 60 % pokretljivosti ) .....	do 5
c) težeg stepena ( preko 60% pokretljivosti ) .....	do 10

**Posebni uvjeti:**

Pri umanjenju samo jednog pokreta priznaje se 1/2 pripadajućeg invaliditeta po tački 139.

140. Ankiloza (potpuna ukočenost) ručnog zglobova:	
a) lakšeg stepena .....	do 10
b) srednjeg stepena .....	do 15
c) težeg stepena .....	do 20
141. Ograničena pokretljivost ručnog zglobova nakon loma koštanih struktura:	
a) lakšeg stepena .....	do 3
b) srednjeg stepena .....	do 6
c) težeg stepena .....	do 12
142. Endoproteza navikularne i/ili lunarne kosti .....	do 15
143. Endoproteza ručnog zglobova .....	22

**Posebni uvjeti:**

Pseudoartoza navikularne i/ili lunarne kosti ocjenjuje se po tački 141.

144. Ankiloza (potpuna ukočenost) svih prstiju na jednoj ruci .....	do 30
145. Ankiloza (potpuna ukočenost) cijelog palca .....	do 10
146. Ankiloza (potpuna ukočenost) cijelog kažiprsta .....	do 5
147. Potpuna ankiloza - ukočenost srednjeg prsta i malog prsta:	
a) cijelog srednjeg prsta .....	do 3
b) domalog ili malog prsta, za svaki .....	do 1

**Posebni uvjeti:**

Za potpunu ankilozu jednog zglobova palca priznaje se polovica, a za potpunu ankilozu – ukočenost jednog zglobova ostalih prstiju trećina invaliditeta određenog za gubitak tog prsta.

148. Lom metakarpalnih kosti:	
a) nepravilno zarastao lom I metakarpalne kosti .....	do 3
b) za ostale metakarpalne kosti II., III., IV. i V., za svaku kost .....	do 1
149. Nepravilno zarastao Bennetov lom palca .....	do 5
150. Lom na prstima II. do V. zarastao s angulacijom prsta ....	do 2
151. Ograničena pokretljivost distalnog ili bazalnog članka palca:	
a) lakšeg stepena .....	do 1
b) težeg stepena .....	do 3
152. Ograničena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	
a) lakšeg stepena, za svaki zglob .....	do 1
b) težeg stepena za svaki zglob .....	do 1,5
153. Ograničena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) Srednjeg prsta:	
a) lakšeg stepena, za svaki zglob .....	do 0,5
b) težeg stepena, za svaki zglob .....	do 1
B) Domalog ili malog prsta:	
a) lakšeg stepena - za svaki zglob .....	do 0,5
b) težeg stepena - za svaki zglob .....	do 1

**Posebni uvjeti:**

1. Za različite posljedice na istom zglobu procenti po pojedinim tačkama se ne sabiraju. Invaliditet se određuje po onoj tački koja je za osiguranika najpovoljnija.
2. Zbir procenata za ankilozu i/ili ograničenu pokretljivost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ankilozu tog prsta.

**XVII. NOGE**

%

154. Gubitak obje noge iznad koljena .....	100
155. Eksartikulacija noge u kuku .....	do 70
156. Gubitak noge iznad koljena ili u koljenskom zglobovu .....	do 55
157. Gubitak obje noge ispod koljena .....	do 80
158. Gubitak noge ispod koljena .....	do 45
159. Gubitak oba stopala .....	do 80
160. Gubitak jednog stopala .....	do 30
161. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji s ograničenom pokretljivošću skočnog zglobova .....	do 25
162. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji s ograničenom pokretljivošću skočnog zglobova .....	do 30
163. Transmetatarzalna amputacija s ograničenom pokretljivošću skočnog zglobova .....	do 20
164. Gubitak cijele I. ili V. metatarzalne kosti .....	do 3
165. Gubitak cijele II., III., IV. metatarzalne kosti, za svaku kost .....	do 2
166. Gubitak svih prstiju na jednoj nozi .....	do 15
167. Gubitak palca na nozi:	
a) gubitak krajnjeg članka palca .....	do 3
b) gubitak cijelog palca .....	do 5
168. Gubitak II. do V. prsta na nozi, za svaki prst .....	do 1,5

169. Djelomični gubitak II. do V. prsta na nozi,  
za svaki prst .....do 0,5

**Posebni uvjeti:**

**Ukočenost interfalangalnih zglobova od II-V prsta u ispruženom položaju, ili umanjena pokretljivost zglobova ne predstavlja invaliditet.**

**XVIII. BEDRO %**

170. Ankiloza ( potpuna ukočenost ) kuka .....do 30

171. Ankiloza ( potpuna ukočenost ) oba kuka .....do 70

172. Nereponirano iščašenje kuka .....do 30

173. Pseudoartoza vrata bedrene kosti sa skraćenjem noge .....do 35

174. Deformirajuća artroza kuka nakon povrede zglobnih tijela s ograničenom pokretljivošću:

a) lakšeg stepena .....do 6

b) srednjeg stepena .....do 15

c) težeg stepena .....do 25

175. Endoproteza kuka .....do 30

176. Ograničena pokretljivost kuka bez deformirajuće artroze:

a) lakšeg stepena .....do 5

b) srednjeg stepena .....do 10

c) težeg stepena .....do 25

177. Pseudoartoza bedrene kosti s eventualnim skraćenjem noge .....do 40

178. Nepravilno zarastao lom bedrene kosti s angulacijom ili rotacijom:

a) za 10 do 20 stepeni .....do 10

b) za više od 20 stepeni .....do 15

179. Hronični osteomielitis kosti donjih udova s fistulom .....do 7

180. Veliki i duboki ožiljci u mišićima natkoljenice i potkoljenice kao i traumatske hernije mišića bedra i potkoljenice, bez funkcijskih smetnji u zglobovima .....do 3

181. Ruptura mišića, dokazana UZ nalazom, s funkcijskom smetnjom .....do 1

182. Cirkulacijske promjene nakon penetrantne povrede velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:

a) potkoljenice .....do 5

b) natkoljenice .....do 10

183. Skraćenje ili produženje noge uslijed prijeloma:

a) za 2 do 4 cm .....do 5

b) za 4,1 do 6 cm .....do 10

c) za više od 6 cm .....do 15

**XIX. POTKOLJENICA %**

184. Ankiloza koljena .....do 30

185. Deformirajuća artroza koljena nakon oštećenja zglobnih tijela - verificirano rentgenološki s ograničenom pokretljivošću:

a) lakšeg stepena .....do 5

b) srednjeg stepena .....do 10

c) težeg stepena .....do 15

186. Ograničena pokretljivost koljena nakon prijeloma zglobnih tijela ili iščašenja:

a) lakšeg stepena .....do 3

b) srednjeg stepena .....do 6

c) težeg stepena .....do 13

187. Labavost koljena po rupturi kapsule i/ili ligamentarnog aparata u usporedbi sa zdravim koljenom testirano po Nössberger-u:

a) labavost u jednom smjeru (bočne ili križne veze) .....do 5

b) labavost u oba smjera (bočne i križne veze) .....do 15

188. Djelomično odstranjenje oštećenog meniskusa .....do 2,5

189. Odstranjenje oštećenog meniskusa u cijelosti .....do 5

190. Endoproteza koljena .....do 30

191. Slobodno zglobovno tijelo s funkcijskom smetnjom .....do 3

192. Odstranjenje patele s eventualnom funkcijskom smetnjom:

a) djelomično odstranjena patela .....do 4

b) potpuno odstranjena patela .....do 10

193. Pseudoartoza patele s eventualnom funkcijskom smetnjom .....do 7

194. Traumatska hondromalacija patele  
rentgenološki verificirana .....do 3

195. Pseudoartoza (nezarastanje) tibije .....do 20

196. Nepravilno zarastao lom potkoljenice uz valgus, varus ili recurvatus deformacijom:

a) za 5 do 15° .....do 8

b) za više od 15° .....do 10

197. Ankiloza ( potpuna ukočenost ) skočnog zgloba .....do 15

198. Ograničena pokretljivost skočnog zgloba nakon loma koštanih struktura ili iščašenja:

a) lakšeg stepena .....do 4

b) srednjeg stepena .....do 6

c) težeg stepena .....do 11

199. Endoproteza skočnog zgloba .....do 20

200. a) Nepravilno zarastao prijelom maleola s proširenjem razmaka između maleola RTG verificirano, s eventualnom funkcijskom smetnjom .....do 10

b) Traumatsko proširenje maleoralne viljuške stopala komprimirirano sa zdravim .....do 5

201. Deformacija stopala: pes excavatus, pes planovalgus, pes varus, pes equinus s eventualnom funkcijskom smetnjom:

a) lakšeg stepena .....do 5

b) težeg stepena .....do 10

202. Deformacija calcaneusa nakon kompresivnog prijeloma s eventualnom funkcijskom smetnjom .....do 12

203. Deformacija talusa nakon prijeloma uz deformacijsku artrozu s eventualnom funkcijskom smetnjom .....do 12

204. Izolirani prijelomi tarzalnih kostiju s eventualnom funkcijskom smetnjom .....do 2

205. Deformacija jedne metatarzalne kosti nakon prijeloma za svaku kost (ukupno maksimalno 10 %) .....do 1

206. Ankiloza krajnjeg zgloba palca na nozi .....do 2

207. Ankiloza osnovnog ili oba zglobova palca na nozi .....do 3

208. Ankiloza osnovnog zgloba II. do V. prsta, za svaki prst do 0,5

209. Deformacija ili ankiloza II. do V. prsta u savijenom položaju (digitus flexus) za svaki prst .....do 1

210. Ožiljci na peti ili tabanu poslije defekta mekih dijelova:

a) površina od 1/4 do 1/2 stopala .....do 5

b) površina veća od 1/2 stopala .....do 10

211. Paraliza živca ishiadicusa .....do 30

212. Paraliza živca femoralisa .....do 20

213. Paraliza živca tibialisa .....do 15

214. Paraliza živca peroneusa .....do 20

215. Paraliza živca glutealisa .....do 6

**Posebni uvjeti :**


1. Za parezu živca na nozi priznaje se maksimalno do 1/3 invaliditeta, koji je gore naveden za paralizu dotičnog živca.

2. Za slučajevе navedene u tačkama 211. do 215. invaliditet se određuje nakon okončanog liječenja, ali ne ranije od 2 godine nakon nezgode uz EMG ne stariji od 3 mjeseca.

3. Za iščašenje skočnog zgloba bez dokazane rupture ligamentarnog aparata trajni se invaliditet po ovoj tabeli ne priznaje.

4. Ankiloza interfalangealnih zglobova II. do V. prsta u istegnutom polo aju, ili umanjena pokretljivost tih zglobova ne predstavlja invaliditet.

## Ocjena opekovina po Wallace-ovom pravilu



### PRAVILO DEVETKE

-	vrat i glava	9 %
-	ruka	9 %
-	prednja strana trupa	2x9 %
-	zadnja strana trupa	2x9 %
-	noga	2x9 %
-	perineum i polni organi	1 %